



**MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA 2015.
TSUMBANDILA YA U LINGA
TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI
GIREIDI 3**

MVULATSWINGA

Mutevheṭhandu wa Mulingo wa Lushaka wa Nwaha wa 2015 (MLN̄N) u ḁo ṅwalwa nga zwickolo zwoṭhe zwa nnyi na nnyi na zwo nangwaho kha zwi ḁilangaho nga Tshimedzi 2015. Nga hetshi tshifhinga vhagudi vhoṭhe vha Gireidi ya 1-3 vha ḁo vha vha tshi khou ṅwala thesite dzo lugiswaho dza lushaka kha Luambo na Mbalo. Mvelelo dzi ḁo thusa u vhiga mvelaphanda zwo livhana na u swikelelwa ha ndivho dzi re kha “Action Plan 2015 Towards Schooling 2025”

Mulingo wa MLN̄N u ḁo ṅwalwa nga themo ya vhuraru, ngauralo, Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo (MPM) wo bvedza maṅwalwa a tsumbandila dza mulingo a Gireidi iṅwe na iṅwe na thero (Luambo na Mbalo) a sumbedzaho gumoṭhukhu ya magudiswa a kharikhulam u lavhelelwa u swikelelwa nga vhagudi vhoṭhe vha sa athu u ṅwala mulingo. Tsumbandila dza Mulingo dzi ṭalusa tshikoupu tsha mushumo une wa ḁo katelwa kha thesite ya gireidi na thero iṅwe na iṅwe. Tsumbandila ya u linga ya MLN̄N 2015 yo dzudzanywa ho sedzwa maga a kharikhulam i ne ya khou shumiswa kha feisi.

Feisi ya mutheo

Kha Gireidi ya 1-3, thesite dzi ḁo katela mushumo wo randelwaho kotara tharu dza u thoma dza ṅwaha wa tshikolo. Tsumbandila dza Mulingo dzo dzudzanywa kha khoḽumu tharu. Zwickili zwo lingwaho zwo sumbedzwa kha khoḽumu ya u thoma; magudiswa kha khoḽumu ya vuvhili; na zwickili zwo topolwaho zwi no ḁo lingwa zwi kha khoḽumu ya vhuraru.

Ndi zwa ndeme u dzhiela nzhele uri tsumbandila dza MLN̄N 2015 a dzi ambi uri tshikoupu tsho randiwaho ndi tshone fhedzi tshi teaho u funzwa na u gudwa kha ṅwaha wa tshikolo. Nga nṅḁa ha hezwo, tsumbandila dza Mulingo dzi ri fha ṭhoḁea dza gumoṭhukhu dza kharikhulam dzine dza tea u vha dzo katelwa magumoni a kotara ya vhuraru.

Vhagudisi vha lavhelelwa u shumisa hedzi tsumbandila dza mulingo khathihi na zwiṅwe zwishumiswa kha mbekanyamushumo dzavho dza u gudisa na u linga.

¹ “Zwickolo zwo ḁiimisaho zwi no ḁo “nangiwa” ndi zwine zwa ḁo ita khumbelo na u ḁiṅwalisa kha u dzhenelela kha MLN̄N kha Gireidi 3 kana Gireidi 6 vha tshi itela u tsiredza thikhedzelo ya muvhuso.”

| Nomboro | Zwikili | MAGUDISWA O LINGIWAHO U linga arali mugudi a tshi kona u ... | Ndivhanele (%) ya thanganyelo dza maraga kha thesite.(Tshileme) ¹ | Thanganyelo |
|---------|--------------------------|--|---|-------------|
| 1. | U VHALA NA FONIKI | <p>ita nyambedzano nga ha muhumbulo muhulwane wa tshitori (thoho-shumisani divhaipfi yone)</p> <p>ita nyambedzano nga ha vhaanewa vhahulwane vha re kha tshitori (thoho-shumisani divhaipfi yone).</p> <p>ita nyambedzano nga ha fhethuthuvhupo kha tshitori (thoho-shumisani divhaipfi yone).</p> <p>ita nyambedzano nga ha u tevhkana ha zwiwo (mutevhe wothe u tea u vha wone u wana maraga 1.)</p> <p>ita nyambedzano nga ha vhushaka ha zwivhangeni na masiandaitwa. (mbudziso ya phindulo nnzhi)</p> <p>fhindula mbudziso dza maimo a ntha dzo disendekaho kha mañwalwa o vhalwaho, tsumbo, nga u nea muhumbulo,(mbudziso ya phindulo nnzhi).</p> <p>talutshedza mafhungo a bvaho kha liñwalwa la girafu sa khungedzelo.</p> <p>U shumisa ndivho ya foniki na milayo ya mupeleto u nwala maipfi a songo dowealeho sa:maipfi a mubvumo u fanaho fhedzi a tshi amba zwo fhambanaho tshumbo, rema</p> <p>shumisa maipfi o ñwalwaho kha fhungo a no bulwa u fana fhedzi a amba zwo fhambanaho.</p> <p>talutshedza mafhungo a tshi bva kha mañwalwa a girafu sa tshati, tsumbo, u talutshedza zwifanaho na zwo fhambanaho, na u saukanya, u vhambedza na u livhanya mafhungo.</p> | 45 | 18 |

| Nomboro | Zwikili | MAGUDISWA O LINGIWAHO U linga arali mugudi a tshi kona u ... | Ndivhanele (%) ya thanganyelo dza maraga kha thesite.(Tshileme) ¹ | Thanganyelo |
|---------|-----------------|---|---|-------------|
| 2. | U N̄WALA | <p>ṭalutshedza mafhungo a tshi bva kha maṅwalwa a girafu sa girafu, tsumbo: hu tshi vhambedzwa.</p> <p>topola na u shumisa masala, madzina (madzina zwao)na maṭanganyi (na, fhedzi) nga ṅdila yone.</p> <p>ṅwala maipfi a tshi vhumba fhungo hu tshi shumiswa madanzi, zwithoma, tshivhudzisi, khoma na zwiṭangi. shumisa ṅefhungo na ṭiti nga ṅdila yone. (Mafhungo mavhili, tsumbo, Mutukana u zwifhela mmeawe, fhedzi vhatukana vha zwifhela mmeavho.)</p> <p>ṅwala pharagirafu mbili ya mafhungo a swikaho 10 o ṭangana, ho ṅewa ṭhoho, hu tshi shumiswa girama na ndongazwigā nga ḍila yone.</p> | 55 | 22 |
| | | Thanganyelo | 100 | 40 |

1 Ri humbela uri vha tevhedze ṭhoḍea dza tshileme tshi re kha CAPS

- Maraga dza u fhedza dza mbudziso 16 dzi na zwi tevhelaho:

Maraga dza pharagirafu + Maraga dza zwi re ngomu + Girama/Ndongazwiga = Thanganyelo ya maraga dza rubriki

| RUBRIKI | | |
|--|--|---------------|
| Zwi sedzwaho | Thalutshedzo | Maraga |
| Pharagirafu (Maraga 1) | U kopolola ndaela/ipfi lithihi/furasepharagirafu mbili dza mafhungo a sa swiki maṅa/u nombora mafhungo/pharagirafu nthihi. | 0 |
| | Pharagirafu mbili dza mafhungo a re fhasi ha mararu (3) kana manzhi. | 1 |
| Zwi re ngomu (Maraga 3) | U kopolola ndaela/ipfi lithihi/furase/tshipiḁa tsha fhungo. | 0 |
| | Fhungo 1-4 a sa kondi e na vhushaka na thoho. | 1 |
| | Mafhungo a pfalaho a 1-7 e na vhushaka na thoho. | 2 |
| | Mafhungo a pfalaho a 8-10 e na vhushaka na thoho. | 3 |
| Girama, zwiga zwa u vhala & mupeleḁo (Maraga 2) | Fhungo 1-3 e na vhukhaki vhu fhiraho 5 ha girama, zwiga zwa u vhala kana mupeleḁo zwo tangana. | 0 |
| | Fhungo 1-3 e na vhukhaki vhu fhiraho vhuṁanu ha girama, zwiga zwa u vhala kana mupeleḁo zwo tangana. KANA | 1 |
| | Mafhungo a 4-7 e na vhukhaki vhu fhiraho vhuṁanu ha girama, zwiga zwa u vhala kana mupeleḁo zwo tangana. | 1 |
| | Mafhungo a 8-10 e na vhukhaki vhu no bva kha 0-5 ha girama, zwiga zwa u vhala kana mupeleḁo zwo tangana. | 2 |
| Thanganyelo | Thanganyelo ya maraga dzo avhelwaho: 6 | |